2224

Y DRYSORFA:

CYLCHGRAWN MISOL

Y

METHODISTIAID CALFINAIDD.

1889.

59
130

DAN OLYGIAD

Y PARCH. GRIFFITH PARRY, D.D.,
ABERYSTWYTH.

LLYFR XLIII. O'R GYFRES NEWYDD A LLYFR LIX. O'R HEN GYFRES.

TREFFYNNON:
CYHOEDDWYD GAN P. M. EVANS & SON.

MDCCCLXXXIX.

CYNNWYSIAD.

TRAETHODAU.

Tu dal.
Adgofion hanner can' mlynedd. Gan y Parch. David Phillips, Abertawe ... 1
Anerchiad Ymadawol. Gan y Parch. W. James, B.A., Manchester 241
Anhawsderau Anffyddwyr. Gan y Parch. O. Parry-Owen, Tregynon 323
Arfer Duwioldeb gartref. Gan y Parch. Thomas Hughes, Kenchester ... 249
Athrawiaeth y Drindod 9
Crefydd Deuluaidd. Gan Edward Jones, Ysw., Maer Pwllheli 93
Crefydd Moses. Gan y diweddar Barch. Daniel Jones, Rhaiadr 51
Crist—ei Waith a'i Bobl yn y Byd. Gan y diweddar Barch. Joseph Thomas, Carno 287
Cynghor. Gan y diweddar Mr. W. Mona Williams, Deganwy... 208
Effeithiolrwydd Gweddi. Gan y Parch. R. Ceinwenydd Owen, Liverpool .. 171
Hanes Adnodau. Gan y Parch. Owen M. Edwards, B.A., Rhydychen 41
Iawn ymddygiad yn Moddion Gras ... 131
Lle Meddylgarwch mewn Crefydd. Gan y Parch. R. D. Rowlands (*Anthropos*), Caernarfon 410
Llwyddiant Teyrnas Mab y Brenin. Gan y Parch. John Jones, F.R.G.S., Bethesda 321
Llythyrau yr oes o'r blaen a'r oes hon ... 367
Myfyrdodau ar Bennillion. Gan y Parch. J. T. Alun Jones, Bala 49
Naomi a'i Theulu. Gan y Parch. J. H. Symond, Tywyn, Meirionydd ... 441
Pregeth Angladdol. Gan y diweddar Barch. Joseph Thomas 208
Pregeth Angladdol i'r diweddar Barch. Henry Rees. Gan y diweddar Barch. Lewis Edwards, D.D. 361
Sylwadau ar Weddi yr Arglwydd. Gan y Parch. John Prichard, Birmingham .. 281
Urddas a Rhyddid Crefyddol 90

Tu dal.
Y Creadur Dyn yn Ngardd Eden. Gan y Parch. Benjamin Morris, Aberhonddu... 369
Y diweddar Barch. Joseph Thomas, Carno. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A., Llandinam 85
Y Duwiol yn ei gymeriad ac yn ei ddiwedd. Gan y Parch. John Hughes, D.D. .. 161
Y Ddeddf Foesol—Natur ac Awdurdod y Ddeddf. Gan y Parch. Robert Williams, M.A., Corwen 86
Y Ddysgyblaeth Eglwysig. Gan y Parch. David Rees, Bronant 132
Y Gweddnewidiad. Gan Mr. John Davies, Salford 330
Y Lle a'r Etifeddiaeth. Pregeth gan y diweddar Barch. Joseph Thomas, Carno 81
Y Parch. William Howells, Trefecca. Gan y Parch. John Hughes, M.A., Machynlleth 201
Y Prif Ffeithiau yn Hanes Crist. Gan y Parch. T. James, M.A., Llanelli—
  Ei Weddnewidiad 44
  Ei Farwolaeth 167
  Ei Adgyfodiad 254, 326
  Ei Esgyniad 447
Yr Arf-lynges Ysbaenaidd yn 1588 yn ei pherthynas â Phrotestaniaeth y deyrnas hon. Gan y Parch. W. R. Jones (*Goleufryn*), Caergybi 121
Yr Athrawiaeth o Dragywyddol Gosb. Gan y Parch. Evan Roberts, Dyffryn ... 401
Yr Undeb a'r Cydweithrediad ddylai fod rhwng y Saint. Gan y Parch. Owen Hughes, Tanyrallt, Talysarn .. 129

EGLURHADAETH YSGRYTHYROL.

Dosbarth Canol 18, 55, 95, 134, 175, 215, 258, 292, 334, 373, 412
Dosbarth Hynaf 22, 57, 96, 136, 178, 220, 262, 293, 338, 375, 415, 453

HANESION A DARNAU DETHOLEDIG.

Tu dal.
Barn Carlyle am Shakespeare 298
Had yn ffynu 221
Hanes yr Achos Cymreig yn Dublin o'r dechreuad hyd yn awr. Gan y Parch. John Owen, Cenadwr .. 99, 141, 182, 295, 340, 378, 456
Hanesynau am Whitfield .. 143, 185, 381
Llythyrau gan y diweddar Barch. Henry Rees 184, 418
Parc y Pendefig 25
Parotoad ar gyfer y Pulpud 60
Wallaroo, South Australia 298
Yr Anallu sydd yn wir Nerth 24
Y wialen haiarn yn y gwaelod 63

BARDDONIAETH.

Aberth Moliant—Diolchgarwch am y Cynauaf 419
Abraham Ffyddlon 101
Addfwynder 63
Anerchiad i'r Parch. John Hughes, D.D., ar ei ymadawiad â Liverpool.. .. 419
Bechadur, ai tewi'r wyt ti? 101
Bywyd 418
Calfaria 265
Cariad Crist 265
Chwys Gwaedlyd y Gwaredwr .. 459
Dau Wr a aeth i fyny i'r Deml i Weddio... 300
Efe a ŵyr 26
Englyn ar yr Iawn 299
Er Cof am y diweddar Barch. Roger Edwards 222
Gair yn Creu—Dystawrwydd yn Ail-greu 343
Iawn Crist 299
Iesu—ein Josua ni 63, 343
Immanuel's Land (*Tir Immanuel*) ... 383
Myfyrdod wrth Heneiddio 186
Pennillion Coffadwriaethol am y diweddar Barch. Hugh Roberts, Corris .. 144
Pennillion Coffadwriaethol am y diweddar Mr. Lewis Vaughan, Aberdyfi ... 382
Pennillion Coffadwriaethol i'r diweddar Mr. William Williams, Llandudno ... 264
Petr yn tori Clust Malchus 419
Salm xlvi. 63
Troi at Dduw 459
Tymmorau y Flwyddyn 186
Y Dyfnder 26
Y Plentyn Iesu 264
Yr Iawn 383
Yr Ymgnawdoliad 383

ADOLYGIAD Y WASG.

Braslun o Fywyd ac Epistolau Paul 384
Ceninen Gwyl Dewi 146
Cymru Fydd 301
Flashes from the Welsh Pulpit .. 145
Geiriadur yr Ysgol Sabbothol 64
Hanes Bywyd y diweddar Barch Henry Rees, Liverpool 300
The Quiver... 145
The Theological Monthly 103
Y Cerddor 145
Y Ferch Ieuanc 384
Y Pulpud Bedyddiedig yn Nghymru .. 101
Y Traethodydd 146
Y Traethodydd a'r Geninen 64

NEWYDDION CYFUNDEBOL.

Abermaw 106
Adroddiad Pwyllgor Undeb yr Ysgol Sabbothol 461
Agoriad Capel Falmouth Road, Llundain 106
Amrywion .. 28, 65, 106, 422
Arholiad Cymdeithasfaol 1889 . .. 462
Arholiad Duwinyddol Athrofa y Bala .. 303
Arholiad y Gymanfa Gyffredinol .. 188
Capel Pendleton 150
Tu dal.
Croesor 422
Cyfarfodydd Pregethu.. 266, 302, 345, 386, 461
Cyfarfod Sefydliad y Parch. Abraham Roberts 106
Cyfarfod Sefydliad y Parch. W. Myrddin Jones 106
Cyfarfod Ymadawol y Parch. Dr. Hughes 148
Cyfarfod Ymadawol y Parch. W. Landeck Powell 150
Cynnadledd Unedig yr Achosion Seisonig 420
Darlith y Parch. J. Hughes, D.D. .. 105
Darlithiau 148
Galwadau 28, 65, 225, 302
Hanley 422
Liverpool 267
MARWOLAETHAU PREGETHWYR—
  Morris Davies, Ysw., Caernarfon .. 65
  Y Parch. Robert Davies, Amwythig .. 224
  " Thomas Davies, Melinbyrhedyn 386
  " Griffith Evans, Aberdyfi .. 464
  " William Griffiths, Dysgwylfa 387
  " J. Jenkins, Ebbw Vale .. 464
  " Owen Jones, Llandudno ... 424
  " James Lamb, Seacombe ... 345
  " Thomas Lamb, Abergwaen .. 345
  " T. J. Jones-Lewis, B.A., Bangor 386
  " Hugh Lloyd, Wolverhampton 304
  " John Morris, Gronant ... 224
  " Samuel Price, Burry's Green.. 304
  " John Pritchard, Amlwch .. 425
  " William Prytherch, Ferryside 28
  " Robert Roberts, Dolgellau ... 423
  " Joseph Thomas, Carno ... 66
Middlesbrough 226
Ordeiniad y Parch. W. Jones, Enlli ... 149
Rhoddion Haelionus... ... 65, 150
Symudiadau Gweinidogion 345
Y CYFARFODYDD MISOL 27, 64, 104, 146, 187, 223, 266, 301, 344, 384, 419, 460
Yr Arholiad am fynediad i Athrofa y Bala 225

NODIADAU MISOL.

Agoriad Coleg Mansfield 467
America a'i Sefydliadau 189
Athrofa y Bala 152
Canon Wilberforce ar yr Eglwys ac Ymneillduaeth 346
Cerflun Dr. Chalmers 346
Cofeb yr Esgob Morgan 28
Cymdeithas Genadol Llundain ... 67
Cyfarfodydd Mai 226
Cyflogau Cenadon 268
Cyflogau Gweinidogion 268
Cynnulliad Ysgolion Sabbothol y Byd ... 304
Cynnulliadau Mis Hydref 425
Chwanegu Esgobion i Gymru 108
Dr. McLaren 68
Erlyniad Esgob Lincoln 107
Llawlyfr yr Efengylau 387
Mesur Cau y Tafarndai ar y Sabboth ... 151
Mr. Caine ar y Cenadaethau 151
Nodiadau ar Gyfarfodydd Hydref—
  Y Gymanfa Eglwysig 464
  Yr Undeb Cynnulleidfaol 466
  Undeb y Bedyddwyr 467
Prifysgol i Gymru 107
Principal Edwards ar Bregethu Esboniadol 383
Principal Edwards yn Llundain ... 30
Professor Dods 267
Tlodi y Trefydd Mawr 188
Tysteb i Dr. Andrew Bonar 29
Tysteb i Dr. Dykes 108
Y Barnwr Jones 305
Y Diffyg ar yr Haul 68
Y Ddadl ar y Cyffes Ffydd yn Eglwys Rydd Ysgotland 107
Y Fibl Gymdeithas 226
Y Fyddin Iachawdwriaeth ... 28, 108

Tu dal.

Y Genadaeth yn Ngorllewin Llundain ... 268
Y Gymdeithas i gyfranu wrth reol ... 268
Y Gynnadledd ar Addysg 30
Y Gynnadledd ar Bregethu 30
Y Gynnadledd Wesleyaidd 347
Y Gynnadledd Wesleyaidd a'r Cenadaethau 346
Y Llawlyfr Wesleyaidd 68
Y Parch. N. Cynhafal Jones, D.D. ... 304
Y Parch. John Mc Neill... ... 29, 67, 151
Y Parch. C. H. Spurgeon ... 67, 151
Y Pechod o fyned i'r Capel 346
Y Safiad Allan 387
Ymneillduaeth yn Bechod Marwol ... 151

BWRDD Y GOLYGYDD.

Atebiad i ddau gwestiwn o eiddo "Diacon o'r Deheudir" 305
Atebiad arall i "Diacon o'r Deheudir" ... 305
Cynghorion i Bregethwyr ... 68, 109
Cynghorion i'r Gwrandawyr 189
Gair at Archddiacon Sir Gaernarfon ... 234
Trefnyddiaeth y Methodistiaid Calfinaidd a Wesleyaidd 234
Yr Achos Cymraeg yn Dublin 395

BYRNODION AMRYWIAETHOL.

30, 69, 108, 152, 226, 268

COFNODAU CYMANFAOL.

Cymdeithasfa y Dyffryn ... 31, 70
" Pont Menai 227
" Llangadog 269
" Dinbych ... 311, 388
" Hall, Sir Benfro ... 391
" Ystrad, Rhondda 393, 425
" Bangor ... 430, 467
Cymanfa Gyffredinol Llangollen 273, 306, 348
Cymanfaoedd y Pasc... 232

BYWGRAFFIAETH.

Davies, Parch. Abiah, Llwynhendy, Llanelli 33
Davies, Mr. Griffith, Cefn Bychan, Tanygrisiau 470
Davies, Mr. Hugh, White Street, Penmachno 192
Evans, Mrs., Dolaeron, Llangeitho .. 113
Hopkins, Sarah, Gorslas, Pontardulais .. 353
Hughes, Mr. Thomas, Rhewl, Llanrhaiadr 469
Hughes, Mr. William, Bodednyfed, Môn .. 190
Jones, Mr. John, Heol y Farchnad, Caergybi 234
Jones, Mr. Owen, Jerusalem ... 73, 110
Lewis, Mr. David, 45, Blackman Street, Borough, Llundain... 152
Owen, Mr. O., Traian, Cwmystradllyn, Eifionydd... 315
Pugh, Miss Mary Elinor 155
Richards, Mrs. Annie, Hanley 433
Foulkes-Roberts, Mrs., Dolenog, Llanidloes 153

LLOFFION.

Callineb ci 396
Celfyddyd Paul 436
Cerddoriaeth Natur 236
Crist yn gweddïo 76
Crist yn tynu trwy ei Fawredd... ... 156
Dim cymaint ag Arddodiad rhyngom a Christ 396
Dim ond un Brenin 196
Dolenau y Gadwen 116
Duw a phethau Dwyfol uwchlaw Rhesymeg 36
Duw yn bob peth ymhob peth 36
Dynoliaeth Crist a'r Grefydd Gristionogol yn rhwym wrth eu gilydd 36

Tu dal.

Engraifft hynod o Hirhoedledd ... 156
Ffydd yn cywiro Rheswm 116
Galar Anghymedrol 196
GEIRIAU Y DOETHION 36, 77, 116, 156, 196, 236, 275, 317, 355, 396, 436, 471
Goleuni yn y Ddwy Greadigaeth .. 196
Gorchymyn ei Harglwydd i Betti ... 316
Gwynebau 275
Haelioni Gweithiwr 196
Ioan Jones a'r Pabydd 471
Lle Hunan-gariad mewn crefydd .. 275
Llwyddiant Dysgeidiaeth Crist rhagor y Doethion Iuddewig.. 436
Pa fodd i orchfygu 369
Paul a Stephan 76
Pregethwyr Poenus 436
Pwy yw Arglwydd ein Bywyd?.. ... 396
Taith Bywyd 471
Trugaredd yr Oruchwyliaeth Gyfryngol... 396
Y Bibl mewn Llaw Fer 76
Y pwys o fod rhywbeth yn y Bregeth .. 436
Y Rheswm a'r Teimlad, neu Wirioneddau i'w canfod drwy Bersonau ... 116
Yr hyn oedd gan y Pregethwr y tro diweddaf 196

CRONICL CENADOL.

LLYDAW—

Llythyr oddiwrth Mr. Le Groignec ... 355
Llythyr oddiwrth Mr. Evan Jones ... 156
Llythyrau oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones 275, 397, 474

BRYNIAU KHASIA, JAINTIA, a SYLHET—

Llythyrau oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evans 158, 276
Llythyrau oddiwrth y Parch. R. Evans 78, 198, 237, 279, 359, 398, 437, 473
Llythyrau oddiwrth y Parch. Dr. Griffiths 38, 117, 159
Llythyrau oddiwrth Dr. A. D. Hughes 159, 279
Llythyrau oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones .. 36, 38, 118, 239, 358, 437, 71
Llythyrau oddiwrth y Parch. J. Pengwern Jones 77, 198, 397
Llythyrau oddiwrth y Parch. J. Roberts 157, 318
Llythyrau oddiwrth y Parch. C. L. Stephens 77, 197, 357
Llythyrau oddiwrth y Parch. William Williams 158, 197, 317, 472
Llythyr oddiwrth Weddw y diweddar U Borsing Siim 278
Cais am Weinidog i Patagonia ... 400
Casgliad Cenadol y Plant 400
Casgliad Ychwanegol Eglwysi Dyffryn Clwyd 280
Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Cherra ... 239
Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Jiwai ... 38
Cyllid y Genadaeth 476
Derbyniadau at y Genadaeth 40, 80, 120, 160, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 476
Llydaw 79

NODIADAU CENADOL—

Shella 399
Cherra 399
Shillong 399
Yr Hen Destament yn Khasiaeg ... 399
Ymadawiad Cenadon 399
Rhoddion i'r Genadaeth 399
Patagonia 280
Pwyllgor y Jiwbili 475
Rhoddion i'r Genadaeth ... 439, 476
Sylhet 160
Treuliadau y Genadaeth 400
Y Cylchgrawn cyntaf yn y Khasiaeg ... 440
Ymadawiad Cenadon 440
Ymweliad y Parch. K. G. Macdonald, M.A., â Bryniau Khasia 438
Yr Adroddiad Blynyddol 280
Yr Ysgol Normalaidd... 436
Ysbyttŷ yn Jiwai 120